

t72_finseq_6

(TMXu2K3BTG5vfbWtfWvWY1VKCruVy61dJ8U)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_finseq_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_finseq_5 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_xreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k17_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $k4_ordinal1 : \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2. (m2_finseq_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. ((X3 \in k10_xtuple_0 \\ & X2) \wedge ((X1 \in k10_xtuple_0 X2) \wedge (r1_xreal_0 (k4_finseq_4 X2 X3) (\\ & k4_finseq_4 X2 X1)))) \Rightarrow (X3 \in k10_xtuple_0 (k1_finseq_5 X0 X2 X1)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (v7_ordinal1 X0) \Rightarrow (\forall X1. (\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow (\\ & \forall X2. (m1_subset_1 X2 X1) \Rightarrow (\forall X3. (m2_finseq_1 X3 X1) \Rightarrow \\ & ((X2 \in k10_xtuple_0 (k17_finseq_1 X1 X0 X3)) \Rightarrow (k4_finseq_4 (k17_finseq_1 \\ & X1 X0 X3) X2 = k4_finseq_4 X3 X2)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. \forall X2. (v7_ordinal1 X2) \Rightarrow (\neg (X2 \in k4_finseq_1 X0) \wedge \\ & ((\neg r1_xreal_0 (k4_finseq_4 X0 X1) X2) \wedge (k1_funct_1 X0 X2 = X1)))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (X1 \in k10_xtuple_0 X0) \Rightarrow (k4_finseq_4 X0 X1 \in k4_finseq_1 \\ & X0)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ (\forall X1.(X1 \in k10_xtuple_0 X0) \Rightarrow (k1_funct_1 X0 (k4_finseq_4 \\ X0 X1) = X1)) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m2_finseq_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1_finseq_1 X1 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$k5_numbers = k4_ordinal1 \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.(m2_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow ((v1_funct_1 X1) \wedge (\\ (v1_finseq_1 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers \\ X0)))))) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow ((v1_relat_1 X1) \wedge (\\ (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 \\ X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k4_finseq_4 X0 X1) k5_numbers) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow \\ (\forall X2.k1_finseq_5 X0 X1 X2 = k17_finseq_1 X0 (k4_finseq_4 \\ X1 X2) X1)) \end{aligned} \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_subset_1 X0 k4_ordinal1) \Rightarrow (v7_ordinal1 X0) \quad (12)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 X0) \Rightarrow \\ (\forall X2.(m2_finseq_1 X2 X0) \Rightarrow ((X1 \in k10_xtuple_0 X2) \Rightarrow (k4_finseq_4 \\ (k1_finseq_5 X0 X2 X1) X1 = k4_finseq_4 X2 X1)))) \end{aligned}$$